

Zvjezdan Tomić, prof.tjelesnog odgoja i sporta - Magistarski rad

Fakultet/Akademija	FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tip Rada	Magistarski rad
Kandidat, zvanje	Zvjezdan Tomić, prof.tjelesnog odgoja i sporta
Naziv Teme	Analiza razlika određenih antropoloških dimenzija učenika srednjih škola
Rezime/Abstract	<p>Period srednjoškolskog obrazovanja bitan je i u stvaranju određenih životnih navika kod pojedinaca koji kroz adolesenciju prelaze iz dječaštva u odraslu osobu. Za efikasnu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja veoma je važno da nastavnik vodi računa o anatomsко-fiziološkim i psihičkim osobinama učenika. Dobro poznavanje uzrasnih karakteristika, odnosno zakonitosti rasta i razvoja, u velikoj mjeri olakšava planiranje nastavnog procesa, naročito ako se ima u vidu da se aktuelni nastavni programi i prave spram individualnih mogućnosti i potreba samih učenika. Ovo istraživanje koje je transferzalnog karaktera imalo je za cilj da utvrdi razlike u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima između učenika I, II, III i IV razreda srednje škole. Istraživanje je provedeno u 5 srednjih škola u Tuzli (mašinska, 2 gimnazije, medicinska, građevinsko-geodetska). Populacija iz koje je uzorak od oko 854 ispitanika bio uzet definisana je kao populacija učenika I, II, III i IV razreda srednjih škola, muškog spola, starih 15-18 godina \pm 6 mjeseci. Istraživanjem nisu obuhvaćeni oni učenici koji su uključeni u vannastavne i vanškolske tjelesne aktivnosti. Uzorak varijabli činio je skup od 20 (dvadeset) testova za procjenu antropoloških dimenzija, primjenjen uzrastu istraživane populacije, i to: morfološke karakteristike (4 varijable), motoričke sposobnosti (15 varijabli) i funkcionalne sposobnosti (1 varijabla). S ciljem da se utvrde razlike između učenika različitih razreda srednje škole u tretiranim varijablama primjenjena je jednofaktorska (faktor grupa) multivariatna analiza varianse. Utvrđena statistički značajna razlika između učenika različitih razreda srednje škole na osnovu cijelog skupa zavisnih varijabli za procjenu morfoloških karakteristika i rezultati pokazuju da primjenjeni skup morfoloških varijabli objašnjava 31% varijanse razlike među razredima. Također utvrđena je statistički značajna razlika između učenika različitih razreda srednje škole na osnovu cijelog skupa zavisnih varijabli za procjenu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Podaci pokazuju da primjenjeni skup motoričko-funkcionalnih varijabli objašnjava 86% varijanse razlike među razredima. Po Cohenovom (1988) kriteriju veliki uticaj na razlike ostvarile su morfološke varijable ATVIS, ATJTEZ i AITJMS, odnosno motoričke varijable MKOPLO, MAGKUS, MAGOSS, MFLPRK, MESSDM i MRSPTL. Ključne riječi: srednjoškolci, antropološka obilježja, multivariatna analiza varianse</p>
Datum	23.05.2014
Predsjednik	Dr. sc. Alija Biberović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Mentor	Dr. sc. Dževad Džibrlić, docent za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Član komisije	Dr. sc. Haris Pojskić, docent za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Član komisije	-
Član komisije	-
Zamjenski član	dr.sc. Indira Jašarević, vanredni profesor, uža naučna oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Dodatni detalji i lokacija	dana 23.05.2014. godine u Amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14.00 sati
Završne Odredbe	Pristup javnosti je slobodan. Rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 08 do 16 sati.